




KVALITETA ZRAKA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U SARAJEVU

Koncentracija **PM2.5** čestica je jedan od najvažnijih pokazatelja kvalitete zraka zbog njihovog značajnog utjecaja na zdravlje ljudi. Emisija **PM2.5** u zatvorenim javnim prostorima u najvećoj je mjeri posljedica prisutnosti duhanskog dima. Istraživanja pokazuju da udisanje zraka zaglađenog sa **PM2.5** povećava rizik od smrti od srčanih bolesti, bolesti pluća i raka.

NIVOI ZAGAĐENOSTI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U SARAJEVU (OKTOBAR-NOVEMBAR 2016):



ISPITIVANJE RADNIKA U UGOSTITELJSTVU

- Dvije trećine ugostiteljskih radnika (66,6%) su stalni pušači što potvrđuje izraženije navike pušenja kod zaposlenih u ugostiteljskim objektima u poređenju sa rezultatima pušačkih navika kod odraslog stanovništva u Federaciji BiH. Stalna izloženost dimu cigarete može doprinijeti izraženijim navikama pušenja i smanjiti uspjeh pokušaja odvikavanja
- Preko **tri četvrtine ispitanika (83,3%)** smatra da je izloženost duhanskom dimu od strane drugih pušača štetna po njihovo zdravlje
- U odnosu na dužine dnevne izloženosti duhanskom dimu od strane drugih pušača na radnom mjestu, preko tri četvrtine ispitanika (79,1%) navodi da su dnevno izloženi **preko 5 sati**
- Polovina ispitanika (50,0%) izjavljuje da ponekada ima glavobolje
- Trećina muškaraca (33,3%) potvrđuje mučninu i smetnje u probavi
- Skoro polovina ispitanika (45,0%) navodi da ponekada ima smetnje u disanju
- 50%** žena navodi upale disajnih puteva

SKORO DVIJE TREĆINE ISPITANIH RADNIKA U UGOSTITELJSTVU (62,5%) IZJAVLJUJE DA BI ŽELJELI RADITI NA RADNOM MJESTU NA KOJEM JE UVEDENA POTPUNA ZABRANA PUŠENJA.

Istraživanje nadzora kontrole zraka (Air Quality Monitoring, AQM) je realizirano od strane istraživačkog tima PROI u okviru projekta "The accomplishment of the human rights and fundamental freedoms through tobacco control" i finansirano od Evropske unije.

